

L'ASSOCIACION EN PERILH : AJUDA !

Amigas, Amics,

Una baixa de las ajudas, las recèptas dels darrièrs estagis insufisentas, l'agotament de las nòstras resèrvas, menan **la nòstra associacion sul solhet de la falhida**.

Ja per onorar las darrièras escasenças, foguèrem dins l'obligacion d'un manlèu que nos consentiguèt un sòci de l'associacion.

En esperar las avanças sus las subvencions venentas – que riscan encara de se demesir o per d'unas benlèu de desaparèisser completament, - sens un appòrt novèl d'argent nos caldrà botar **la clau jos la pòrta** : la situacion nos permet pas de tenir dincas als estagis 2018.

Seriá la fin de l'aventura entemenada fa quaranta tres ans ; seriá la fin d'aquel estagi d'occitan per immersion, lo sol que se fague ; un utís de mai per promòure, ensenhar, illustrar, far viure la lenga nòstra se brigalharia ; una lutz que lusís dempuèi quaranta tres ans s'escantiria ; l'abeurador que i son venguts se desassedar un public de *primo-locutors*, *neo-locutors*, artistas, escrivans, desconeguts e celebritats, ancians suls camins de memòria, jovens e jovenòts que son l'avenidor de la nòstra lenga (public novèl representant 70% cada an), aquel abeurador s'assecaria. La lenga nòstra se perdrà un membre.

Per dus còps ja, en 2008 e en 2014, avètz salvat l'E.O.E. ambe las vòstras contribucions ; sens vosautres, l'E.O.E. auriá ja desaparegut. Uèi encara, un còp de mai, lo cotèl jos la gargamèla, sèm obligats de parar la man e de demandar a totes los que pòdon de contribuir a la salvason de l'E.O.E.

La vòstra ajuda es lo sol mejan de tirar del fangàs l'E.O.E., un utís unenc qu'a fait sas pròvas e que far totjorn mestier, uèi mai que jamai, per l'avenidor de la nòstra lenga e de la nòstra cultura.

Podèm pas comptar que sus nosautres. Me pòdi pas plegar a l'idèia que sèm a morir o que sèm ja mòrts. Ai besonh de creire que tota l'energia desplegada dempuèi un mièg segle se pòt pas avalir dins lo non-res.

Anèm, l'alba tornarà puntejar, ne soi convençut, l'esperarem amassa e un maitin tornarem cantar.

Per l'E.O.E., per l'occitan, d'avança vos mercegi.

Bernat BERGÉ, vici president de l'E.O.E.-IEO 47.

● **Vòli devenir membre de l'associacion !** Cotizacion a l'annada per 2018.

→ Soi ja sòci d'una seccion departamentala fòra Òut e Garona, pagui donc 12,50 € (individual, coble, associacion)
4,50 € (estudiant, caumaire)

→ Soi pas sòci d'una altra seccion departamentala, pagui donc 30 € (individual)
38 € (coble o associacion)
12 € (estudiant, caumaire)

Completar lo formulari çai-junt e causir lo montant que volètz.

Mercé a mon adesion recebrai un bulletin de ligason de l'EOE-IEO 47, la revista « anem ! Occitans ! » de l'IEO nacional e una carta d'aderent a l'IEO. Me permetrà de participar a l' amassada generala de l'IEO Nacional e de l'EOE-IEO 47.

● **Vòli devenir membre benefactor de l'associacion !** Cotizacion a l'annada per 2018.

→ Pagui donc 60 €

Completar lo formulari çai-junt e causir lo montant que volètz.

Mercé a mon adesion aurai una reduccion de 30 € sul còst de la pedagogia per l'estagi d'estiu.

● **Vòli devenir membre donator de l'associacion !**

→ Fau un don de : 30 € / 50 € / 100 € / 250 € / autre (*Completar lo formulari çai-junt e causir lo montant que volètz.*)



Poiretz dedusir 66% del montant del vòstre don, de las vòstras talhas (dins lo limit de 20% del revengut imposable).

Don de 30 € ➡ sonque 10,20 € a la vòstra carga ! Don de 50 € ➡ sonque 17 € a la vòstra carga !

Don de 100 € ➡ sonque 34 € a la vòstra carga ! Don de 250 € ➡ sonque 85 € a la vòstra carga !

Se fasètz lo don abans lo 01/01/2018, poiretz dedusir los 66 % sus la declaracion 2018.

● Podètz tanben contactar l'EOE-IEO 47 per far venir dins vòstras seradas o vòstras associacions lo « *Bernat Contaire* » per un spectacle de contes, al profièch de la nòstra associacion.



ESCÒLA OCCITANA D'ESTIU (EOE-IEO 47)

Section départementale de l'Institut d'Études Occitanes
16 rue de Pujols - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

05 53 41 32 43 - eo@wanadoo.fr - www.eoe-oc.org

L'ASSOCIACION EN PERILH : AJUDA !

Amigas, Amics,

Une baisse des subventions, les recettes des derniers stages insuffisantes, nos réserves épuisées, mènent **notre association sur le seuil de la faillite**.

Déjà pour honorer les dernières dépenses, nous avons été dans l'obligation de faire un emprunt que nous a consenti un membre de l'association.

En attente des acomptes des subventions à venir – qui risquent encore de baisser ou pour d'autres de disparaître complètement – sans un apport nouveau d'argent il nous faudra **mettre la clé sous la porte** : la situation ne nous permet pas de tenir jusqu'aux stages 2018.

Ce serait la fin de l'aventure entamée il y a quarante trois ans ; ce serait la fin de ce stage d'occitan par immersion, le seul qui se fasse ; un outil de plus, pour promouvoir, enseigner, illustrer, faire vivre notre langue, se briserait ; une lumière qui éclaire depuis quarante trois ans s'éteindrait ; l'abreuvoir, où sont venus se désaltérer un public de primo-locuteurs, néo-locuteurs, artistes, écrivains, méconnus ou célébrités, anciens sur les chemins de la mémoire, jeunes et plus jeunes encore qui sont l'avenir de notre langue (public nouveau représentant 70 % chaque année), cet abreuvoir se tarirait. Notre langue perdrait un membre.

Par deux fois déjà, en 2008 et 2014, vous avez sauvé l'EOE avec vos contributions ; sans vous, l'EOE aurait déjà disparu. Aujourd'hui encore, une fois de plus, le couteau sous la gorge, nous sommes dans l'obligation de tendre la main et de demander à tous ceux qui peuvent de contribuer à sauver l'EOE.

Votre aide est le seul moyen de tirer l'EOE du pétrin, un outil unique qui a fait ses preuves et dont elle a besoin, aujourd'hui plus que jamais, pour l'avenir de notre langue et de notre culture.

Nous ne pouvons compter que sur nous. Je ne peux pas me plier à l'idée que nous allons mourir ou que nous sommes déjà morts. J'ai besoin de croire que toute l'énergie dépliée depuis un demi-siècle ne peut pas s'anéantir dans le néant.

Allons, l'aube pointera de nouveau, j'en suis convaincu, nous l'attendrons ensemble et un matin nous pourrons de nouveau chanter. *Per l'E.O.E., per l'occitan, d'avança vos mercegi.*

Bernat BERGÉ, vici president de l'E.O.E.-IEO 47.

● Je veux devenir membre de l'association ! Cotisation à l'année pour 2018.

- Je suis déjà adhérent(e) d'une section hors Lot-et-Garonne, je paie donc 12,50 € (individuel, couple, association)
4,50 € (étudiant, sans emploi)
- Je ne suis pas adhérent(e) d'une autre section départementale, je paie donc 30 € (individuel)
38 € (couple ou association)
12 € (étudiant, sans emploi)

Compléter le formulaire ci-joint et choisir votre montant.

Grâce à mon adhésion je recevrai le bulletin de liaison de l'EOE-IEO 47, la revue « anem ! Occitans ! » de l'IEO national et une carte d'adhérent à l'IEO. Cela me permettra de participer à l'assemblée générale de l'IEO National et de l'EOE-IEO 47.

● Je veux devenir membre bienfaiteur de l'association ! Cotisation à l'année pour 2018.

- Je paie donc 60 €

Compléter le formulaire ci-joint et choisir votre montant.

Grâce à mon adhésion j'aurai une réduction de 30 € sur le coût de la pédagogie lors d'un stage.

● Je veux devenir membre donateur de l'association !

- Je fais un don de : 30 € / 50 € / 100 € / 250 € / autre (*Compléter le formulaire ci-joint et choisir votre montant.*)



Vous pourrez déduire 66% du montant de votre don de vos impôts (dans la limite de 20% du revenu imposable).

Don de 30 € ⇒ seulement 10,20 € à votre charge ! Don de 50 € ⇒ seulement 17 € à votre charge !

Don de 100 € ⇒ seulement 34 € à votre charge ! Don de 250 € ⇒ seulement 85 € à votre charge !

Si vous faites le don avant le 01/01/2018, vous pourrez déduire les 66 % sur la déclaration 2018.

- Vous pouvez aussi contacter l'EOE-IEO 47 pour faire venir dans vos soirées ou vos associations «*lo Bernat Contaire*» pour un spectacle de contes, au profit de notre association.